

t44_group_11
(TMJ9CYrYD2cUCMJLATVm85JbKhhWt5EffMS)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_group_11 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k9_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_group_2 X2 X0) \Rightarrow ((m1_group_2 (k10_group_2 X0 X1 X2) X1) \wedge (m1_group_2 \\ & (k10_group_2 X0 X1 X2) X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 \\ & X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_group_2 \\ & X2 X0) \Rightarrow (\forall X3.(m1_group_2 X3 X0) \Rightarrow ((m1_group_2 X2 X3) \Rightarrow (r1_tarski \\ & (k2_group_11 X0 X1 X2) (k2_group_11 X0 X1 X3)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((r1_tarski X0 X1) \wedge (r1_tarski X0 X2)) \Rightarrow (r1_tarski X0 (k3_xboole_0 X1 X2)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow (k9_subset_1 X0 X1 X2 = k3_xboole_0 X1 X2) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_group_2 X2 X0) \Rightarrow (m1_group_2 (k10_group_2 X0 X1 X2) X1))) \end{aligned} \tag{5}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 \\ & X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (\\ & k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \wedge (m1_group_2 X2 X0))) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ & (k2_group_11 X0 X1 X2) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \end{aligned} \quad (6)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ & X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 \\ & X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m1_group_2 \\ & X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. (m1_group_2 X3 X0) \Rightarrow (\forall X4. (m1_group_2 \\ & X4 X0) \Rightarrow ((X2 = k10_group_2 X0 X3 X4) \Rightarrow (r1_tarski (k2_group_11 X0 X1 \\ & X2) (k9_subset_1 (u1_struct_0 X0) (k2_group_11 X0 X1 X3) (k2_group_11 \\ & X0 X1 X4)))))))))) \end{aligned}$$